



Grade 2



TERM 4






HL VEN







WORKSHEET

PACK




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola. 2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.
--	----------------	--

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____. 2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola. 2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.
--	----------------	--

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Muḱwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ḱila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____. 2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---



ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
		tumula	tila	tata	tota	

	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ḡambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				


	ÑWALANI	1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola. 2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
		tumula	tila	tata	tota	

	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____. 2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI					
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Muḱwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ḱila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ḡambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ḡambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ḡambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ndila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhathu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tsireledza	kanukisa	ngwen _a	tshitu _h u	
		dzula	dinalea	khaphu	dzashu	
	VHALANI	Tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni. Tshi shumisiwa nga vha khwaere. Vhakhwaere a vha londi tshithu, ngazwo zwifanyso zwi songo wanala. Ki _l asi yavho i tea u tsireledzea misi yo _t he. Ndi nnyi a no do tsireledza ki _l asi iyi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tshikolo nga mugivhela a tshi dzheni 2. tshi shumisiwa nga vha khwerea 3. Iyi Ndi nnyi a no do tsireledza kilasi 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	ki _l asini	munwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		sola	sofa	sema	sumba	
	VHALANI	Vhagudiswa vha tshikolo tsha Maseru vha asola. Vho sola Zweli vha ri o vha o takalesa. Zwo ita zwone vho dzhia nyolo dzawe. Hafhu o vha a tshi khou tea u sumbedza ri _n e matshelo. Unari _n e ni dinwa nga vivho. I _l a nyolo a yo ngo naka naa?				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi vhagudiswa vha tshikolo tshifhio vha no sola? Ndi vhagudiswa vha tshikolo tsha _____ vha no sola.</p> <p>2. Ndi nnyi a no dinwa nga vivho? _____ u dinwa nga vivho.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: sofa Ñwalani mbudziso nga: sumba

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	luvhondo	fhahela	kiḲasini	Muḱwe	Mugivhela
	BULANI ZWI PFALE	tata	teta	tota	tila	
	VHALANI	Luvhondo lwa kilasini yavho lwo naka. Lwo nakisiwa nga tshati dza nyolo. Nyolo idzi ho ola vhana vha tshikolo. Nga ḱila ye kiḲasini ya naka ngayo, a huna a sa i tami. Ngazwo vhathu vha re na vivho vho i tshinyadza. Vha na mbilu mmbi.				
	ÑWALANI	<p>1. Luvhondo lwa kiḲasini yavho lwo naka. Dzina kha fhunngo iḲi ndi _____.</p> <p>2. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ni vhudza uri olani? Ipfi _____ Ḳi ni vhudza uri olani.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tata
Ñwalani mbudziso nga: tumula

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

luvhondo

fhahela

kiḲasini

Muñwe

Mugivhela



BULANI
ZWI
PFALE

sase

sema

sima

sumba

tumula

tila

tata

tota







VHALANI







Nga Mugivhela hu na muḲaḲisano wa u imba.
Rotondwa ha imbi zwone. Rotondwa ndi murado wa
khwaere. A sima luimbo vhatu a vha tendi lu tshi
khauwa. U tou vha ñambi ya vhukuma. Ndo pfa uri
o dzhia mme awe. Vhadzedza vha tshi guda luimbo
luswa. Vha ambi vha ri ndi muḲa woḲhe. Vha guda
nyimbo ntswa misi yoḲhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MuḲaḲisano ndi wa lini? MuḲaḲisano ndi wa _____. 2. Ndi nnyi a sa imbi zwone? _____ ha imbi zwone. 3. Vha dzedza vha tshi guda mini? Vhadzedza vha tshi guda _____. 4. Rotondwa o zwi dzhiela kha nnyi zwa u imba? Rotondwa o zwi dzhiela kha _____ awe. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'luimbo' Ipfi Ḳi no Ḳalutshedza luimbo ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rotondwa ha imbi zwone 2. u tou vha mbiḲa vhukuma 3. dzhia mme awe Ndo pfa uri o.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ɿifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ɿa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ɿAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ɿAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɿuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nne ndi a ofha dada naho ndi sa athu ɿi vhona. Makhadzi vha ri dada ɿi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ɿi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ɿi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ɿi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ɿi re na nyito ndi _____.				

ɿAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				


LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi kha shango ɿifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ɿa _____.</p> <p>2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.</p>
--	----------------	--


ɿAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuvhili.
--	----------------	---


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina
--	----------------	--

ɿAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɿuvha	vhusiku
--	------------------------	---------	-------	----------	-------	---------

	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara

	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nne ndi a ofha dada naho ndi sa athu ɿi vhona. Makhadzi vha ri dada ɿi a mila vhana.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Nangani ipfi ɿi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ɿi re dzina ndi _____.</p> <p>2. Ñwalani ipfi ɿi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ɿi re na nyito ndi _____.</p>
--	----------------	--

ɿAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipf i re kha vhunzhi ndi lifhio? Vhana/tshithu Ipf i re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				


LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi kha shango ɿfihio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ɿa _____.</p> <p>2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.</p>
--	----------------	--


ɿAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuvhili.
--	----------------	---


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina
--	----------------	--

ɿAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɿuvha	vhusiku
--	------------------------	---------	-------	----------	-------	---------

	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara

	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nne ndi a ofha dada naho ndi sa athu ɿi vhona. Makhadzi vha ri dada ɿi a mila vhana.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Nangani ipfi ɿi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ɿi re dzina ndi _____.</p> <p>2. Ñwalani ipfi ɿi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ɿi re na nyito ndi _____.</p>
--	----------------	--

ɿAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				


LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____.</p> <p>2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.</p>
--	----------------	--


ḽAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
--	----------------	---


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina
--	----------------	--

ḽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
--	------------------------	---------	-------	----------	-------	---------

	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara

	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____.</p> <p>2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.</p>
--	----------------	--

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____.</p> <p>2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.</p>
--	----------------	--

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	<p>1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____.</p> <p>2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.</p>				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ɿifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ɿa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ɿAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ɿAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɿuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nne ndi a ofha dada naho ndi sa athu ɿi vhona. Makhadzi vha ri dada ɿi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ɿi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ɿi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ɿi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ɿi re na nyito ndi _____.				

ɿAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ɿfihio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ɿa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ɿAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ɿAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɿuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nne ndi a ofha dada naho ndi sa athu ɿi vhona. Makhadzi vha ri dada ɿi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ɿi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ɿi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ɿi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ɿi re na nyito ndi _____.				

ɿAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ɿavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipf i re kha vhunzhi ndi lifhio? Vhana/tshithu Ipf i re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfɪ Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfɪ Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				


LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____.</p> <p>2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.</p>
--	----------------	--


ḽAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
--	----------------	---


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina
--	----------------	--

ḽAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
--	------------------------	---------	-------	----------	-------	---------

	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara

	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____.</p> <p>2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.</p>
--	----------------	--

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Iḡi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Iḡi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipf i Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	sase	sema	sima	sumba	
		tumula	tila	tata	tota	
	VHALANI	Ntendeni ene u na mbilwana. Ha lengi u sinyuwa. O sumba vhagudi vha re kha khwaere. O vha pomoka uri ndi vhone vho tshinyadzaho kiłasi yashu. Ha vhuyi a tata na u sema muthu. Mutondi ndi ene o no mu kaidza.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ntendeni ene u na mbilwana 2. ha lengi u wanyusi 3. vha re kha khwaere O sumba vhagudi				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ɔuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	wawe	wina	wela	wina	
		wela	wawe	wina	wela	
	VHALANI	Hafha shangoni la Chiapas vhathu vho rema miri yothe. Na miri ya mirunzi yo fhela. Ni vhona zwi zwizwavhudi naa? Vhathu a vha tshe na mirunzi ya u dzula hu na ɔuvha. Miri yo ita khuni dza u dududza maɔi. Muɔagasi a u athu swika.				

	ÑWALANI	1. Ndi kha shango ḽifhio ho remiwaho miri? Miri yo remiwa kha shango ḽa _____. 2. Ho fhela na miri ya mini? Ho fhela na miri ya _____.
--	----------------	---

ḽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: wela Ñwalani mbudziso nga: wina

ḽAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	dudedza	fasha	mangadza	ḽuvha	vhusiku
	BULANI ZWI PFALE	xaxara	xoxo	xuxuxu	xoxo	
		xuxuxu	xaxara	xuxuxu	xaxara	
	VHALANI	Makhadzi a vha funi vhana vha no tshimbila vhusiku. Vha dzula vha tshi amba uri hu na xoxo. Ri tshi vhudzisa uri xoxo ndi mini? Vha fhindula uri ndi dada. Nḽe ndi a ofha dada naho ndi sa athu ḽi vhona. Makhadzi vha ri dada ḽi a mila vhana.				
	ÑWALANI	1. Nangani ipfi ḽi re dzina kha makhadzi/funi. Ipfi ḽi re dzina ndi _____. 2. Ñwalani ipfi ḽi re na nyito kha dzula/vhana Ipfi ḽi re na nyito ndi _____.				

ḽAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḽavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: xaxara
Ñwalani mbudziso nga: ðuvha

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

dudedza

fasha

mangadza

ðuvha

vhusiku



BULANI
ZWI
PFALE

wawe

wina

wela

wina

xuxuxu

xaxara

xuxuxu

xaxara







VHALANI







Vhana vha ano maðuvha vha a mangadza. Vha na mihumbulo ya vhusiki. Vha a kona na u shumisa zwithu zwo no shumiswaho u ita tshithu tshi no thusa. Khoyo riwana o ita tsha u dudedza maði. Miri a i tsha ðo remiwa. Miḡa yoḡhe i ðo vha i na tshidudedzi tsha Maði. Izwi a si zwavhuði naa?





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi vhana vha lini vha no mangadza? Vhana vha no mangadza ndi vha ano _____. 2. Vha na mihumbulo ya mini Vha na mihumbulo ya _____. 3. Ḳwana o ita tsha u ita mini maḡi? Ḳwana o ita tsha u _____ maḡi. 4. Ho shumiswa mini zwa u ita tsha dudedza? Ho shumiswa zwithu zwo no _____. 5. Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi Ḳifhio? Vhana/tshithu Ipfi Ḳi re kha vhunzhi ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vha na mihumbulo ya vhukisi 2. izwi a si zwavhuḡi naa 3. Miri remiwa a i tsha ḡo




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	ṭalutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na bere. O ṭuṭuwedziwa nga tshiṭetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u ṅamela bere. Amaka ene u ṭoda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	ṆWALANI	<p>Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na rebe. tshiṭetshu O ṭuṭuwedziwa nga 				


LAHVUHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi ṅamela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u ḡo ṅoka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maṅḡa mahulu.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____.</p> <p>2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	----------------	--


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
--	------------------------	------------	--------	----------	------	-------

	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____.</p> <p>2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Iphi _____ li talutshedza mangadza.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhonzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	<p>1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____.</p> <p>2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____.</p> <p>2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Iphi _____ li talutshedza mangadza.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo



VHALANI



Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi nnyi o vhumbaho bere?
Bere yo vhumbiwa nga _____.
2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere?
Takalani o shumisa _____ u vhumba bere.
3. Bere yo vha i ya muvhalade?
Bere yo vha i na muvhala wa _____.
4. Ndi mini tshe tsha veta bere?
_____ tsho veta bere.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere?
Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni
 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe.
 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	ṭalutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na bere. O ṭuṭuwedziwa nga tshiṭetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u ṅamela bere. Amaka ene u ṭoda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	ṆWALANI	<p>Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na rebe. tshiṭetshu O ṭuṭuwedziwa nga 				

LAHVUHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi ṅamela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u ḡo ṅoka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maṅḡa mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	ṭalutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na bere. O ṭuṭuwedziwa nga tshiṭetshu. Vhonzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u ṅamela bere. Amaka ene u ṭoda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	ṆWALANI	<p>Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na rebe. tshiṭetshu O ṭuṭuwedziwa nga 				

LAHVUHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi ṅamela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi hambula uri u ḡo ṅoka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maṅḡa mahulu.</p>				


	ÑWALANI	<p>1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____.</p> <p>2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____.</p> <p>2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Iphi _____ li talutshedza mangadza.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	ṭalutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na bere. O ṭuṭuwedziwa nga tshiṭetshu. Vhonzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u ṅamela bere. Amaka ene u ṭoda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	ṆWALANI	<p>Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na rebe. tshiṭetshu O ṭuṭuwedziwa nga 				

LAHVUHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi ṅamela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u ḡo ṅoka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maṅḡa mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Iphi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				


LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____.</p> <p>2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	----------------	--


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
--	------------------------	------------	--------	----------	------	-------

	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____.</p> <p>2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Iphi _____ li talutshedza mangadza.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	ṭalutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na bere. O ṭuṭuwedziwa nga tshiṭetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u ṅamela bere. Amaka ene u ṭoda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	ṆWALANI	<p>Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u ṅamela na rebe. tshiṭetshu O ṭuṭuwedziwa nga 				

LAHVUHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi ṅamela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u ḡo ṅoka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maṅḡa mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	<p>1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____.</p> <p>2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____.</p> <p>2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Iphi _____ li talutshedza mangadza.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				


LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				

	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	----------------	--


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
--	------------------------	------------	--------	----------	------	-------

	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo



VHALANI



Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi nnyi o vhumbaho bere?
Bere yo vhumbiwa nga _____.
2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere?
Takalani o shumisa _____ u vhumba bere.
3. Bere yo vha i ya muvhalade?
Bere yo vha i na muvhala wa _____.
4. Ndi mini tshe tsha veta bere?
_____ tsho veta bere.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere?
Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni
 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe.
 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfu _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo



VHALANI



Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi nnyi o vhumbaho bere?
Bere yo vhumbiwa nga _____.
2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere?
Takalani o shumisa _____ u vhumba bere.
3. Bere yo vha i ya muvhalade?
Bere yo vha i na muvhala wa _____.
4. Ndi mini tshe tsha veta bere?
_____ tsho veta bere.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere?
Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni
 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe.
 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tũtũwedziwa nga tshĩtĩtshu. Vhunuzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u tũdũda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshĩtĩtshu O tũtũwedziwa nga 				

LAHVUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi hambula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfu _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo



VHALANI



Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi nnyi o vhumbaho bere?
Bere yo vhumbiwa nga _____.
2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere?
Takalani o shumisa _____ u vhumba bere.
3. Bere yo vha i ya muvhalade?
Bere yo vha i na muvhala wa _____.
4. Ndi mini tshe tsha veta bere?
_____ tsho veta bere.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere?
Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni
 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe.
 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo



VHALANI



Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi nnyi o vhumbaho bere?
Bere yo vhumbiwa nga _____.
2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere?
Takalani o shumisa _____ u vhumba bere.
3. Bere yo vha i ya muvhalade?
Bere yo vha i na muvhala wa _____.
4. Ndi mini tshe tsha veta bere?
_____ tsho veta bere.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere?
Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni
 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe.
 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tutuwedziwa nga tshitetshu. Vhunzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u toda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshitetshu O tutuwedziwa nga 				


LAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				

	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2


	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
--	----------------	--


	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
--	------------------------	------------	--------	----------	------	-------

	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfi _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo







VHALANI







Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi o vhumbaho bere? Bere yo vhumbiwa nga _____. 2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere? Takalani o shumisa _____ u vhumba bere. 3. Bere yo vha i ya muvhalade? Bere yo vha i na muvhala wa _____. 4. Ndi mini tshe tsha veta bere? _____ tsho veta bere. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere? Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe. 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	talutshedza	khwali	ndzumba	vhafunzi	
		fura	fushea	tshikolo	mmbudza	
	VHALANI	<p>A si kanzhi hu tshi vha na khosikadza shangoni. Ri khou vhona Amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na bere. O tũtũwedziwa nga tshĩtĩtshu. Vhunuzhi ha vhafumakdzi vha a ofha u namela bere. Amaka ene u tũda u vha mulwi muhulu.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ri khou vhona amaka e khosikadzi muhulu. Amaka u namela na rebe. tshĩtĩtshu O tũtũwedziwa nga 				

LAHVUHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	vala	vula	veta	via	
		vumba	vorosi	veta	vala	
	VHALANI	<p>Khosikadzi ndi muthu wa vhulenda. Fhedzi ndi mulwi muhulu. O vha a tshi namela bere. Sa mufumakdzi vhathu vho vha vha tshi humbula uri u do noka sa vumba nndwani. Khosikadzi yo sumbedza maanda mahulu.</p>				


	ÑWALANI	1. Khosikadzi ndi muthuge? Khosikhulu ndi muthu wa _____. 2. O vha a tshi namela mini? O vha a tshi namela _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: vala Ñwalani mbudziso nga: bere

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khosikadzi	muhulu	vhulenda	bere	mulwi
	BULANI ZWI PFALE	yo-yo	yelana	yo-yo	yelana	
		yelana	yo-yo	yelana	yo-yo	

	VHALANI	Khosikadzi o vhona vhana vha tshi khou tamba yo-yo. A ima a vha sedza. Vhana vho ima vha thoma u sea. Vha khou vhona musadzi o namela bere. Vha divha bere i tshi nameliwa nga mahosi a vhanna. Izwi zwo vha mangadza nga maanda.
--	----------------	---



	ÑWALANI	1. Maipfi a re maiti ndi afhio? vhana/ima/sea/thoma Maipfi a re maiti ndi _____, _____, na _____. 2. Ndi ipfi lifhio li no talutshedza 'mangadza'? Ipfu _____ li talutshedza mangadza.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: yo-yo
Ñwalani mbudziso nga: yelana

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khosikadzi

muhulu

vhulenda

bere

mulwi



BULANI
ZWI
PFALE

vumba

vorosi

veta

vala

yelana

yo-yo

yelana

yo-yo



VHALANI



Takalani o shumisa vumba u vhumba bere. O funa bere ngauri yo vha yo ñamelwa nga mufumakadzi. O no fhedza u vhumba bere ya u naka. Bere yo vha i na muvhala wa buraweni. Tshimange tsha veta iḲa bere. Tsho vha tshi tshi ri ndi ñama.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi nnyi o vhumbaho bere?
Bere yo vhumbiwa nga _____.
2. Takalani o shumisa mini u vhumba bere?
Takalani o shumisa _____ u vhumba bere.
3. Bere yo vha i ya muvhalade?
Bere yo vha i na muvhala wa _____.
4. Ndi mini tshe tsha veta bere?
_____ tsho veta bere.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza bere?
Ipfi _____ Ḳi Ḳalutshedza bere.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. bere yo vha i na muvhala wa buraweni
 2. Tshimange tsha veta iḲa rebe.
 3. ndi Ḳama Tsho vha tshi tshi ri




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				

	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḡa.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha funa vho mandela. Afrika Tshimbepe wo vha u muila Iwela demokirasi Vho Mandela vho. 				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khaḲara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha funa vho mandela. Afrika Tshimbepe wo vha u muila Iwela demokirasi Vho Mandela vho. 				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> dzo rula nge vha wana demokirasi Vhana vha dzula vho patana sinikila. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khaḲara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khaḲara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> dzo rula nge vha wana demokirasi Vhana vha dzula vho patana sinikila. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito 1 nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khaḲara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha funa vho mandela. Afrika Tshimbepe wo vha u muila Iwela demokirasi Vho Mandela vho. 				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo			
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	rula	ridili	rema	ruma

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma



VHALANI



Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.

ḲAVHUḲA NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.



ḲWALANI

1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho?
Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho.
2. Dzo rula nge vha wana mini?
Dzo rula nge vha wana _____.
3. Vhana vha dzula hani kiḲasini?
Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini.
4. Ndi mini tsho thusaho?
Ho thusa _____.
5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya'
Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.

ḲAVHUḲANU NYITO 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .



VHALANI

Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2



VHALANI




Vhalani hafhu maipfi a re kha  na .







ḲWALANI

- Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.
1. dzo rula nge vha wana demokirasi
 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila.
 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo			
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	rula	ridili	rema	ruma

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khaḲara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. vhana vhanzhi vha funa vho mandela. 2. Afrika Tshimbepe wo vha u muila 3. lwela demokirasi Vho Mandela vho.				

LAHVUVHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho ñekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	<p>1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____.</p> <p>2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga.</p> <p>2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	vumba	vorosi	veta	vala	
		yelana	bere	mulwi	khosikadzi	
	VHALANI	Vhana vhanzhi vha funa vho Mandela. Vho Mandela vho vha muphuresidennde wa u thoma wa muthu mutswu. Afrika Tshipembe wo vha u muila. Muthu o vha a sa humbuli uri muthu mutswu a nga ranga shango phanda. Vho Mandela vho lwela demokirasi.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> vhana vhanzhi vha funa vho mandela. Afrika Tshimbepe wo vha u muila Iwela demokirasi Vho Mandela vho. 				

LAHVUHILI NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	Iwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		zuu	zozo	zuwa	zipi	
	VHALANI	Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela demokirasi. Vho nekedzela shango vhutshilo havho. Vho dzula dzhele minwaha ya 27. Ndi vhangana vhane vha nga zwi kona? A zwo ngo leluwa u tutshela mutxa wau u tshi itela shango. Ngazwo shango li tshi vha funa.				


	ÑWALANI	1. Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela mini? Vho Mandela vho dzhia tsheo ya u lwela _____. 2. Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha mingana? Vho Mandela vho dzula dzhele minwaha ya _____.
--	----------------	--


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zuwa Ñwalani mbudziso nga: mugudisi

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	muphuresidennde	lwela	tsheo	mugudisi	ndinganelo
	BULANI ZWI PFALE	rema	ruma	ridili	rama	
		rula	ridili	rema	ruma	

	VHALANI	Fulaga ya Afrika Tshipembe i na mivhala ya rathi. Ro funziwa nga mugudisi. Vha dovha vha ri ri i ole na u khalara. KiḲasini yashu ro ita fulaga khulu. Ro rumiwa u i vhea ofisini. Mivhala ya fulaga yashu yo naka nga maanḲa.
--	----------------	--



	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza fulaga? Ndi ipfi _____ Ḳi no Ḳalutshedza fulaga. 2. Ndi maipfi afhio a no tou buletshedza fhethu? _____ ndi dzina Ḳi no tou buletshedza fhethu.
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: rema
Ñwalani mbudziso nga: ruma

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

muphuresidennde

lwela

tsheo

mugudisi

ndinganelo



BULANI
ZWI
PFALE

zipi

zigizaka

zozo

zuwa

rula

ridili

rema

ruma







VHALANI







Mbilu dza vhathu vha Afrika Tshipembe dzo rula. Dzo rula nge vha wana demokirasi. Fhedzi zwithu zwinzhi zwi kha ði shaeya nga maanda. Vhana vha dzula vho patana kiḲasini. Fhedzi, Ḳinwe ðuvha zwi ðo fhela. Na riñe ra dzhena kiḲasini ri tshi vhalo tshiḲuku. Na COVID 19 yo ri thusa. Tshivhalo tsho fhungudzea kiḲasini.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mbilu dza vhathu vhafhio dzo rulaho? Ndi mbilu dza vhathu vha _____ dzo rulaho. 2. Dzo rula nge vha wana mini? Dzo rula nge vha wana _____. 3. Vhana vha dzula hani kiḲasini? Vhana vha dzula vho _____ kiḲasini. 4. Ndi mini tsho thusaho? Ho thusa _____. 5. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'shaeya' Ipfi _____ Ḳi talutshedza shaeya.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzo rula nge vha wana demokirasi 2. Vhana vha dzula vho patana sinikila. 3. Tshivhalo tsho kiḲasini fhungudzea.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	<p>Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.</p>				
	ṆWALANI	<p>Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. 				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	<p>Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.</p>				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	<p>Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.</p>				
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. 				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	<p>Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.</p>				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfi _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi re kha vhuthihi, ipfi kana maipfi? _____ ndi ipfi Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. 				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	ḂWALANI	Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhanwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?
--	----------------	---

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?
--	----------------	---

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfi _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi re kha vhuthihi, ipfi kana maipfi? _____ ndi ipfi Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?
--	----------------	---

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfi _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi re kha vhuthihi, ipfi kana maipfi? _____ ndi ipfi Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ḂWALANI	Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfi _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi re kha vhuthihi, ipfi kana maipfi? _____ ndi ipfi Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?
--	----------------	---

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡaladḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	<p>Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maḡa a mutukana a si vhu matshelo hawe.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.</p>				
	ḂWALANI	<p>Ḃwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. 				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	<p>Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaḡwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiḡwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.</p>				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfu? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zipi	zigizaka	zozo	zuwa	
		rula	vhulenda	rema	mulwi	
	VHALANI	Vhana vha tshikolo vha a kolelana. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. A hu na muthu ane a nga ambara zwithu zwo ṭahalaho nga u funa. Fhedzi a hu na tshi sa fheli. Vhavenda vhari maṅa a mutukana a si vhu matshelo hawe.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. Vhana vha tshikolo vha a kolelana. 2. Vho vha vha tshi khou kolela Lungi. 3. Fhedzi a hu na tshi sa fheli.				

LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡaladḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	zwela	zwimba	zwienda	zwone	
		zwi	zwienda	zwimba	zwe	
	VHALANI	Bureiki ndi tshifhinga tsha u awela. Vhaṅwe ndi hone vho wana tshifhinga tsha u kola. Zwienda zwa Lungi zwo ṭahala. Fhedzi ha na zwiṅwe u tea u ambara zwenezwo. Nga u sha u kolelwa u dzula e eṭhe. Vhakoli vhone vha a mu tevhelela.				


	ÑWALANI	<p>1. Bureiki ndi tshi fhingana tsha u ita mini? Bureiki ndi tshifhingana tsha u _____.</p> <p>2. Ndi nnyi a re na zwienda zwo tshahala? _____ u na zwienda zwo tshahala.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwienda Ñwalani mbudziso nga: thusa

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	thusa	kolela	bureiki	vhavhi	ḡalagḡaleni
	BULANI ZWI PFALE	bvuma	bvisa	bvani	bvela	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	

	VHALANI	<p>Nḡevhe dza Lungi dzo vha dzi tshi bvuma maipfi a u kolelwa. O vha atshi tama na bureiki i sa swiki. O vha a tshi ofha vhatukana vhavhi. A vha ndi vhane vha dzula vha tshi bvisa maipfi a u kola. U kola a ho ngo luga. Inwi ni a funa u kolelwa?</p>
--	----------------	--

	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no tshatshedza 'vhatukana' Ipfu _____ Ḳi tshatshedza 'vhatukana.'</p> <p>2. Ndi Ḳifhio ipfu Ḳi re kha vhuthihi, ipfu kana maipfi? _____ ndi ipfu Ḳi re kha vhuthihi.</p>
--	----------------	---

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: bvuma
Ñwalani mbudziso nga: bvani

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

thusa

kolela

bureiki

vhavhi

ḡalagḡaleni



BULANI
ZWI
PFALE

zwi

zwienda

zwimba

zwe

bvelela

bvuma

bvisa

bvani







VHALANI







U thusa vhañwe ndi zwa ndeme. Zwi thusa uri ni bvisa mutsiko kha vha no kolelwa. Vhonani Zweli o thusa Lungi. Mathina mudededzi wawe vho zwi vhona zwe a ita. U khou fhiwa tshiḡikara nga mudededzi. Ngauri u na vhuthu ha na vhuvhi. Na inwi ni ite vhañwe zwine na funa vha tshi ni ita.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi mini zwi re na ndeme? U _____ zwi na ndeme. 2. Ndi nnyi we a thusa Lungi? _____ o thusa Lungi. 3. Ndi nnyi we a vhona zwe Zweli a ita? _____ vho vhona zwe Zweli a ita. 4. Ndi mini tshe mudededzi vha fha Zweli? Mudededzi vho fha Zweli _____. 5. Ndi Ḳifhio ipfi Ḳi no amba zwo fhambanaho na vhuthu? Ipfu _____ Ḳi amba zwo fhambanaho na vhuthu.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u thusa vharwe ndi zwa ndeme 2. Zwi sathu uri ni bwise mutsiko kha vha no kolelwa. 3. zweli o thusa Vhonani lungi




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---



ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u ṯuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ñḁou

ñḁala

ñḁuhu

ñḁevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱoḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ñḁala khulu. U na ñḁala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ñḁuhu zwi a thusa ngauri u ḱo nwa maḱi manzhi. Zama u funa ñḁuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u ṯuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḡḡḡa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḡḡ nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṯha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṯha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṯha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṯha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṯha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u t̄wi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḥoda u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḥo nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḥe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u ṭuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḡḡou

ḡḡala

ḡḡuhu

ḡḡevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡḡala khulu. U na ḡḡala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡḡuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱḱḱ nwa maḱḱ manzhi. Zama u funa ḡḡuhu. Dzi mu nwise maḱḱ manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---



ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u tuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḱḱou

ḱḱala

ḱḱuhu

ḱḱevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱa u onda. Wa sa ḱḱa u farwa nga ḱḱala khulu. U na ḱḱala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa ḱḱa ḱḱuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱo nwa maḱi manzhi. Zama u funa ḱḱuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwat̄ha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	
	VHALANI	Zama na ene u kwat̄ha ha hu funi. O lingedza zwoṱhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u tuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḡḡa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḡ nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḥe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	<p>Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	<p>Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.</p>				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---



ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u ṭuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡḡou

ḡḡala

ḡḡuhu

ḡḡevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡḡala khulu. U na ḡḡala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡḡuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱḱ nwa maḱi manzhi. Zama u funa ḡḡuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḡdala u pfa mini? U na ḡdala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḡduhu? _____ u funa ḡduhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoṱhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no ṱalutshedza 'ḡdala'? Ipfu _____ Ḳi ṱalutshedza 'ḡdala'.




ḲAVHUṰANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiṱori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUṰANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ṱoḡa u ndao 2. Zama u funa hunḡu. 3. Dzi mu maḡi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṭha ha hu funi. O lingedza zwoṭhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u ṭuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḱḱou

ḱḱala

ḱḱuhu

ḱḱevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱa u onda. Wa sa ḱḱa u farwa nga ḱḱala khulu. U na ḱḱala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa ḱḱa ḱḱuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱo nwa maḱi manzhi. Zama u funa ḱḱuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho. 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwat̄ha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhalá	vhea	vhona	vhenga	
	VHALANI	Zama na ene u kwat̄ha ha hu funi. O lingedza zwoṱhe zwauri a kone u onda. Muvhili a u t̄wi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḱḱou

ḱḱala

ḱḱuhu

ḱḱevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱa u onda. Wa sa ḱḱa u farwa nga ḱḱala khulu. U na ḱḱala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa ḱḱa ḱḱuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱo nwa maḱḱi manzhi. Zama u funa ḱḱuhu. Dzi mu nwise maḱḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hundu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---


ɁAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ɂavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ɁAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u ṯuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ɁAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ɂavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ñḁou

ñḁala

ñḁuhu

ñḁevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱoḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ñḁala khulu. U na ñḁala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ñḁuhu zwi a thusa ngauri u ḱo nwa maḱi manzhi. Zama u funa ñḁuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hundu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṭha ha hu funi. O lingedza zwoṭhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u tuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḡḡou

ḡḡala

ḡḡuhu

ḡḡevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡḡala khulu. U na ḡḡala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡḡuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱḱḱ nwa maḱḱḱḱ manzhi. Zama u funa ḡḡuhu. Dzi mu nwiswa maḱḱḱḱ manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwat̄ha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhalá	vhea	vhona	vhenga	vhalá
	VHALANI	Zama na ene u kwat̄ha ha hu funi. O lingedza zwoṱhe zwauri a kone u onda. Muvhili a u t̄wi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡḡou

ḡḡala

ḡḡuhu

ḡḡevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡḡala khulu. U na ḡḡala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡḡuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱḱḱ nwa maḱḱ manzhi. Zama u funa ḡḡuhu. Dzi mu nwise maḱḱ manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u ṯuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanḁa. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḥoda u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḥo nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḥe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhalá	vhea	vhona	vhenga	
	VHALANI	Zama na ene u kwaṭha ha hu funi. O lingedza zwoṱhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u tuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsho ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi ɔi no fhambana na 'kwaṭha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'kwaṭha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḱḱou

ḱḱala

ḱḱuhu

ḱḱevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱa u onda. Wa sa ḱḱa u farwa nga ḱḱala khulu. U na ḱḱala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa ḱḱa ḱḱuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱo nwa maḱi manzhi. Zama u funa ḱḱuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hundu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	
	VHALANI	Zama na ene u khwaṭha ha hu funi. O lingedza zwoṭhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u tuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no talutshedza 'ṅanisa' ndi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---

**ÑWALANI**

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1**SEDZANI NI BULE**

khwatḁha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula

**BULANI ZWI PFALE**

nḁou

nḁala

nḁuhu

nḁevhe

vhumba

vhenga





vhea

vhala





**VHALANI**

Naho muthu a tshi ṭoḁa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga nḁala khulu. U na nḁala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa nḁuhu zwi a thusa ngauri u ḁo nwa maḁi manzhi. Zama u funa nḁuhu. Dzi mu nwise maḁi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoṭhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hundu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo laxawe lo thafhisiwa nga mini? Dakalo laxawe lo thafhisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwatḵha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhala
	VHALANI	Zama na ene u kwatḵha ha hu funi. O lingedza zwoḵhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u ḵwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ḵanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi li no fhambana na 'kwatḵha' ndi lifhio? Ipfi li no fhambana na 'kwatḵha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi li no talutshedza 'ḵanisa' ndi lifhio? Ipfi li no talutshedza 'ḵanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḡḡḡa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḡḡ nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḡhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṭṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṭṭha ha hu funi. O lingedza zwoṭhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u t̄uwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭṭha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṭṭha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no t̄alutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḥoḡa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḡo nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḥe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	<p>Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	<p>Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.</p>				

	ÑWALANI	1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____. 2. Dakalo ɔawe ɔo t̄hafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄hafhisiwa nge a vhudzwa u _____.
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṯha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula			
	BULANI ZWI PFALE	vhala	vhea	vhona	vhenga	vhumba	vhenga	vhea	vhala
	VHALANI	Zama na ene u khwaṯha ha hu funi. O lingedza zwoṯhe zwa uri a kone u onda. Muvhili a u ṯuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanḁa. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.							
	ÑWALANI	1. Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'khwaṯha' ndi _____. 2. Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṯalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.							

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vhenga
Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khwaḱha

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI
ZWI
PFALE

ḡḡou

ḡḡala

ḡḡuhu

ḡḡevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḱḱḱa u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡḡala khulu. U na ḡḡala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡḡuhu zwi a thusa ngauri u ḱḱḱ nwa maḱi manzhi. Zama u funa ḡḡuhu. Dzi mu nwise maḱi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḱhe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo t̄haphisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwat̄ha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhalá	vhea	vhona	vhenga	
	VHALANI	Zama na ene u kwat̄ha ha hu funi. O lingedza zwoṱhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u tuwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ñanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsheo ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'kwat̄ha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi ɔi no talutshedza 'ñanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no talutshedza 'ñanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḥoda u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḥo nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwise maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḥe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḲḲala u pfa mini? U na ḲḲala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḲḲuhu? _____ u funa ḲḲuhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḲhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḲḲala'? Ipfī _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḲḲala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi ḲoḲa u ndao 2. Zama u funa hunḲu. 3. Dzi mu maḲi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	zwi	zwienda	zwimba	zwe	
		bvelela	bvuma	bvisa	bvani	
	VHALANI	Kanzhi u khwaṭha a si u lesa. Ndi shambo la lushaka lwa hanu. Zwino inwi na dzhiela heji shambo. Vhonani Zama o dinalea hani? Ho ngo na duvha lavhudi. Vho Matsebula vho amba u khwaṭha hawe. Vho mu amba uri ndi bumba.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kanzhi u khwaṭha a si u lesa. 2. Vho matsebula vho amba u khwaṭha hawe. 3. ndi bumba. Vho mu amba uri 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	ndala	ndevhe	ndila	nduhu	
		ndou	ndala	nduhu	ndevhe	
	VHALANI	Namusi duvha lo vha li tshi khou fhisa nga maanda. Fhedzi ho vha ho vuwa hu na makole. Zama o ambara dzhesi sa vhanwe vhana. O vha o takala zwone namusi. Dakalo la thafhisiwa nge a vhudzwa u khwaṭha hawe.				

	ÑWALANI	<p>1. Zama o vha o ambara mini? Zama o vha o ambara _____.</p> <p>2. Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nga mini? Dakalo ɔawe ɔo ṭhafhisiwa nge a vhudzwa u _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: fhisa Ñwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khwaṭha	fhisa	dzumba	dovha	fhindula
	BULANI ZWI PFALE	vhalá	vhea	vhona	vhenga	vhalá
	VHALANI	Zama na ene u kwaṭha ha hu funi. O lingedza zwoṱhe zwauro a kone u onda. Muvhili a u ṭwi. Zwino Vho Matsebula vho zwi ṅanisa nga maanda. Ha tsha vho fholowa tshikoloni. Vhabebi vhawe vho dzhia tsho ya u ya tshikoloni.				
	ÑWALANI	<p>1. Ipfi ɔi no fhambana na 'kwaṭha' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no fhambana na 'kwaṭha' ndi _____.</p> <p>2. Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi ɔifhio? Ipfi ɔi no ṭalutshedza 'ṅanisa' ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: vhenga
 Ñwalani mbudziso nga: vhala

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

khwaḥa

fhisa

dzumba

dovha

fhindula



BULANI ZWI PFALE

ḡdou

ḡdala

ḡduhu

ḡdevhe

vhumba

vhenga

vhea

vhala







VHALANI







Naho muthu a tshi ḥoda u onda. Wa sa Ḳa u farwa nga ḡdala khulu. U na ḡdala upfa u fhisa wa bva na biko. Fhedziha, wa Ḳa ḡduhu zwi a thusa ngauri u ḍo nwa maḡi manzhi. Zama u funa ḡduhu. Dzi mu nwiswa maḡi manzhi. Muvhili wawe u khou fhungudzea tshoḥe.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muthu a sa Ḳa u farwa nga mini? Muthu a sa Ḳa u farwa nga _____. 2. U na ḡdala u pfa mini? U na ḡdala u pfa u _____. 3. Ndi nnyi a no funa ḡduhu? _____ u funa ḡduhu. 4. Hu khou bvelela mini kha muvhili wawe? Muvhili wawe u khou _____ tshoḡhe. 5. Ndi ipfi ifhio Ḳi no Ḳalutshedza 'ḡdala'? Ipfu _____ Ḳi Ḳalutshedza 'ḡdala'.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. naho muthu a tshi Ḳoḡa u ndao 2. Zama u funa hunḡu. 3. Dzi mu maḡi manzhi nwise.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḡe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḡoḡa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḡi ḡowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
		bvisa	bvuma	vhala	vhenga	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḡe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḡoḡa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḡi ḡowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovhani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovhani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovhani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovhani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
		bvisa	bvuma	vhala	vhenga	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi ḁifhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ ḁi ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi ḁi no amba nyito ndi ḁifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi ḁi no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovhani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovhani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovhani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovhani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi ḷi fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi ḷi khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha ḷa fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi li fhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi li fhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhanwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hothe hothe. O takutshedza. A divhiwa nga shango lothe. O thuswa nga vhudavhidzani hothe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi lifhio lo talutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ li talutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi li no amba nyito ndi lifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi li no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḡe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḡoḡa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḡi ḡowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? U ri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	Khwaṭha	fhindula	vhala	vhenga	
		bvelela	bvuma	nḍuhu	nḍala	
	VHALANI	<p>Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya kilima. Fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela. Tshikafhadzo ya mupo ndi yone i no dina. Tshikafhadzo i bva kha goloi, mabufho, zwi ṭitshi zwa mudagasina mamaga. Hezwi zwi ita uri ḷifhasi li fhise.</p>				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.</p>				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ḷifhasi li khou lila nga tshanduko ya maliki 2. fhedzi hezwi ri khou tou ḍivhangela 3. Tshikafhadzo ya ndi yone i no dina mupo 				

LAHVUHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	sema	sima	teta	tata	
		sumba	wina	wawe	wela	
	VHALANI	<p>U mona na ḷifhasi muñwe u sumba muñwe vhathu vha sumbana nga miñwe. Tshanduko ya kilima i khou dina. Zwi ne ḍuvha la fhisisa zwone a zwi kondetshelei. Ndi nnyi a no ḍo thusa kha u fhungudza izwi? Hu khou ṭodea vhathu vha re na ndavha na mupo. Ri ḍo kona u wina.</p>				

	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha sumbana nga minwe ngafhi? Vhathu vha sumbana nga minwe u _____ na _____.</p> <p>2. Ndimni tshi khou dina? Hu khou dina tshanduko ya _____.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: mona Ñwalani mbudziso nga: wina

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	pulanete	kilima	tshanduko	mona	lwanzheni
	BULANI ZWI PFALE	vula	veta	zwi	zwe	
	VHALANI	Greta o kwamea nga zwe mudededzi vha funza. O ri a tshi khou vhala a ita na u lila. Vhañwe vha ri ho ngo takala zwavhudi. A tshi pfa zwa tshikhafhadzo hoṱhe hoṱhe. O takutshedza. A ḁivhiwa nga shango loṱhe. O thuswa nga vhudavhidzani hoṱhe.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi ḁifhio lo ṱalutshedza 'takala'?</p> <p>Ipfi _____ ḁi ṱalutshedza 'takala'.</p> <p>2. Ipfi ḁi no amba nyito ndi ḁifhio? Vhala kana mudededzi.</p> <p>Ipfi ḁi no amba nyito ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: vula
Ñwalani mbudziso nga: vhenga

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

pulanete

kilima

tshanduko

mona

lwanzheni



BULANI
ZWI
PFALE

xaxara

yelana

rula

rama

yelana

rula

rama

vorosi







VHALANI







Mushumo u no itwa nga Dovhani a wo ngo leluwa. Takalani uri u tea u Ḳa muladza na vorosi nga matsheloni. Ene muḱe a hana a ri a si tshikafhadze muvhili wawe. U ḱoḱa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a rula. Kha ri ḱi ḱowedze u Ḳa zwiḲiwa zwa pfushi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no ita mushumo u songo leluwaho? _____ u ita mushumo u songo leluwaho. 2. Ene muḲe uriu ita mini muvhili wawe? Uri ha _____ muvhili wawe. 3. Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwifhio? Uri u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi. 4. Dovahani ha funi u tshikhafhadza muvhili wawe. Ee! kana Hai! Dovahani ha funi u tshikafhadza muvhili wawe. 5. Dovahani ndi dzina kana Ḳiti naa? Dovahani ndi _____.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. u ḲoḲa zwiḲiwa zwa pfushi sa mitshelo 2. Uri a Ḳa hezwi mbilu yawe i a laru. 3. Kha ri Ḳi Ḳowedze u Ḳa zwiḲiwa pfushi zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	

	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	

	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi l ifhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	

	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli. 2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.
--	----------------	--




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'? Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro. 2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi? Ipfi zwienda Ḳi kha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli. 2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.
--	----------------	--




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'? Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro. 2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi? Ipfi zwienda Ḳi kha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	1. Ndi a re na vhubifufheli? _____ u na vhubifufheli. 2. U khou tuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou tuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.
--	----------------	--




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu tutuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhubifufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a divha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo tahala.				
	ÑWALANI	1. Ndi ipfi l ifhio li no talutshedza 'zwiambaro'? Ndi ipfi _____ li no talutshedza zwiambaro. 2. Ipfi zwienda li kha vhunzhi kana vhuthihi? Ipfi zwienda li kha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli. 2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.
--	----------------	--




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'? Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro. 2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi? Ipfi zwienda Ḳi kha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Ipfu _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhubifufheli? _____ u na vhubifufheli.</p> <p>2. U khou tuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou tuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	

	VHALANI	Nyeeam o vha e mu tutuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhubifufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a divha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo tahala.
--	----------------	--



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi liphio li no talutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ li no talutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Iphi zwienda li kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Iphi zwienda li kha _____.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhuḁi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	

	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	1. Ndi a re na vhuḁifulufheli? _____ u na vhuḁifulufheli. 2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.
--	----------------	--




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhuḁifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muṇwe. U a ḁivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	1. Ndi ipfi ḁifhio ḁi no ṭalutshedza 'zwiambaro'? Ndi ipfi _____ ḁi no ṭalutshedza zwiambaro. 2. Ipfi zwienda ḁi kha vhunzhi kana vhuthihi? Ipfi zwienda ḁi kha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				


	ÑWALANI	<p>1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli.</p> <p>2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.</p>
--	----------------	---


ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
		zipi	zuwa	zigizaga	zwone	

	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.
--	----------------	---



	ÑWALANI	<p>1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'?</p> <p>Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro.</p> <p>2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi?</p> <p>Ipfi zwienda Ḳi kha _____.</p>
--	----------------	--

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
 Ñwalani fhungo nga: tamba
 Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI ZWI PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.





ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.




MUSUMBULUWO NYITO 1


	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	ridili	xuxuxu	ngila	vhona	
		vhona	ridili	xuxuxu	Ngila.	
	VHALANI	Hafha shangoni hu na vho xuxuxu. Xuxuxu zwi amba u zwifha. Phungo ya vha yoya uri Nyeeam o vha o ambara zwienda zwo kherukanaho. Hapfi o vhuya a litsha na u tamba na vhanwe. Havha ndi vha sa divhi Nyeeam. Nyeeam ha sedzi muthu.				

MUSUMBULUWO NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafha shangoni hu na vho xu. 2. Xuxuxu zwi u zwifha amba 3. nyeeam ha sedzi muthu 				

LAVHUVHILI NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	bvelela	veta	tota	ndeve	
		veta	ndeve	bvelela	tota	
	VHALANI	Vhonani nwana a sa koli. O pfufhiwa ngauri u divha zwithu zwa ndeme kha vhutshilo. Nyeeam u na vhudifulufheli. U a zwi divha uri tsha ndeme ndi u tamba bola hu si khokho dza vhudivhi. Vho sala murahu u tuwa nga mulenzhe zigizaga na bola				

	ÑWALANI	1. Ndi a re na vhudifulufheli? _____ u na vhudifulufheli. 2. U khou ṭuwa nga mulenzhe wa mini na bola? U khou ṭuwa nga mulenzhe wa _____ na bola.
--	----------------	--




ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ÑWALANI	Ñwalani fhungo nga: zwanga Ñwalani mbudziso nga: tota

ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	tamba	zwanga	rekhoda	vhana	mulaedza
	BULANI ZWI PFALE	zigizaga	zuwa	zwone	zipi	
	VHALANI	Nyeeam o vha e mu ṭuṭuwedzi wa vhanwe. O zwi koniswa ngauri u na vhudifulufheli. Ha na ndavha na zwiambaro zwa madzina. Tshawe ndi u tou fombe kha zwi ne a khou ita a sa sedzi muñwe. U a ḡivha uri zwienda zwawe zwi shuma u gidima naho zwo ṭahala.				
	ÑWALANI	1. Ndi ipfi Ḳifhio Ḳi no ṭalutshedza 'zwiambaro'? Ndi ipfi _____ Ḳi no ṭalutshedza zwiambaro. 2. Ipfi zwienda Ḳi kha vhunzhi kana vhuthihi? Ipfi zwienda Ḳi kha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
--	----------------	---



ÑWALANI

Ñwalani maipfi a  na  kha ðivhamaipfi yañu.
Ñwalani fhungo nga: tamba
Ñwalani mbudziso nga: mulaedza

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tamba

zwanga

rekhoda

vhana

mulaedza



BULANI
ZWI
PFALE

bvelela

veta

tota

nḡevhe

zigizaga

zuwa

zwone

zipi







VHALANI







Vhabebi vha tea u gudisa vhana vhavho zwithu zwa ndeme. Kha vhutshilo riwana a songo ði ḡongisa nga ndaka ya vhabebi. Tshihulwane ndi uri muthu a tshile zwavhuḡi na vhanwe. Vhonani uri vhanwe vhana vho ði imisa hani? U kola a hu na mbuyelo. Zwiambaro zwa madzina a si tshithu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhabebi vha tea u gudisa mini vhana vhavho? Vhabebi vha tea u gudisa zwithu zwa _____. 2. Ḳwana a songo Ḳi Ḳongisa nga mini? Ḳwana songo Ḳi Ḳongisa nga _____ ya vhabebi. 3. Tshihulwane ndi u ita mini? Tshihulwane u tshila _____ na vhanwe 4. Ndi mini tshi si na mbuyelo? _____ a hu na mbuyelo. 5. Ndi ipfi li fhio li no Ḳalutshedza 'tshile.' Iphi _____ li Ḳalutshedza 'tshile.'

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tsha nyito l nga ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo aya buguni. Ni lulamise ho khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vhonani uri vhanwe vhana vho Ḳi imisa hani 2. U lako a hu na mbuyelo. 3. madzina a si tshithu Zwiambaro zwa.